

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim


U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O SPOLJNOJ TRGOVINI

Prolašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o spoljnoj trgovini**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na četvrtoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 16. decembra 2014. godine.

Broj: 01-1255/2

Podgorica, 19.12.2014.

PREDSJEDNIK CRNE GORE
Filip Vujanović

The image shows the official seal of the President of Montenegro, which is circular and contains the text "REPUBLIKA CRNA GORA" and "PREDSJEDNIK CRNE GORE". Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na četvrtoj sednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 16. decembra 2014. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPOLJNOJ TRGOVINI

Član 1

U Zakonu o spoljnoj trgovini ("Službeni list RCG", br. 28/04 i 37/07), poslije člana 1 dodaje se novi član koji glasi:

"Izuzeci od primjene

Član 1a

Ovaj zakon ne primjenjuje se na spoljnu trgovinu naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene koja je uređena posebnim propisima".

Član 2

U članu 2 tačka 2 mijenja se i glasi:

"2) nacionalni tretman u odnosu na robu podrazumijeva da uvezena roba podliježe mjerama kojima podliježe slična domaća roba, odnosno da uvezena roba ima tretman koji nije nepovoljniji od tretmana domaće robe;

Tačka 3 mijenja se i glasi:

"3) tretman najpovlašćenije nacije u odnosu na robu podrazumijeva da roba uvezena iz jedne države ili teritorije uživa tretman koji nije nepovoljniji od tretmana slične robe koja se uvozi iz bilo koje druge države ili teritorije;"

U tački 8 riječ „prenošenje“ zamjenjuje se riječju „iznošenje“, a poslije riječi „propisima“ dodaju se zarez i riječi: „ako propisom kojim se uređuje spoljnotrgovinski promet naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namjene, nije drugačije određeno“.

U tački 9 poslije riječi „propisima“ dodaju se zarez i riječi: „ako propisom kojim se uređuje spoljnotrgovinski promet naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namjene nije drugačije određeno“.

U tački 10 riječ „transport“ zamjenjuje se riječju „prenošenje“, a riječ „teritorije“ zamjenjuje se riječima: „carinskog područja“.

U tački 11 riječ „svako“ zamenjuje se riječima: „svaka zabrana ili“, a riječi: „količinsko ograničenje“ i zarez brišu se.

Tačka 12 mijenja se i glasi:

"12) kvantitativno ograničenje je najveća vrijednost odnosno količina određene robe, koja se može izvesti ili uvesti u predviđenom roku, uključujući i zabranu izvoza, odnosno uvoza;"

U tački 14 riječ „ili“ zamenjuje se zarezom, a poslije riječi „izvoz“ dodaju se riječi: „i tranzit“.

Član 3

U članu 3 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

“(4) Prenos prava svojine na robi koja se nalazi pod carinskim nadzorom je slobodan i ne utiče na obavezu plaćanja uvoznih carinskih dažbina i drugih obaveza koje proizilaze iz carinskih propisa.”

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Član 4

Poslije člana 3 dodaje se novi član koji glasi:

„Izuzeci od primjene osnovnih principa

Član 3a

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na uvođenje ili primjenu restriktivnih mjera koje utiču na spoljnu trgovinu robom, radi:

- 1) zaštite javnog morala;
 - 2) zaštite života i zdravlja ljudi, životinja ili biljaka;
 - 3) uvoza ili izvoza zlata ili srebra;
 - 4) zaštite prava intelektualne svojine;
 - 5) spoljne trgovine proizvodima izrađenim u organizacijama za izvršenje krivičnih sankcija;
 - 6) zaštite umjetničkog, istorijskog ili arheološkog blaga;
 - 7) zaštite neobnovljivih prirodnih bogatstava, ako se te mjere primjenjuju zajedno sa ograničenjem domaće proizvodnje ili potrošnje;
 - 8) izvršenja obaveza iz međunarodnog robnog sporazuma koji je u skladu sa kriterijumima podnijetim članicama Svjetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: STO) ili koji je podnjet članicama STO, a članice STO nijesu imale primjedaba;
 - 9) ograničavanja izvoza sirovina proizvedenih u Crnoj Gori, potrebnih da se domaćoj prerađivačkoj industriji obezbijede neophodne količine tih sirovina u periodu kada je cijena tih sirovina na domaćem tržištu ispod cijene na svjetskom tržištu pod uslovom da takva ograničenja nemaju za posljedicu povećanje izvoza ili zaštitu domaće industrije;
 - 10) pribavljanja ili raspodjele proizvoda, zbog njihove nestašice, pod uslovom da sve države imaju pravo na pravičan udio u snadbijevanju tim proizvodima i da se te mjere ukidaju kada razlozi zbog kojih su uvedene prestanu da postoje, ili
 - 11) zaštite iz bezbjedonosnih razloga ako se mjere:
 - odnose na fisione materijale ili materijale koji služe njihovoj proizvodnji,
 - odnose na promet oružja, municije i ratnog materijala, kao i na trgovinu ostalih artikala i materijale koji su direktno ili indirektno namijenjeni snadbijevanju oružanih snaga,
 - preduzimaju za vrijeme rata ili drugih vanrednih situacija u međunarodnim odnosima, ili
 - preduzimaju radi ispunjavanja obaveza iz Povelje Ujedinjenih nacija u smislu održavanja međunarodnog mira i bezbjednosti.
- Mjerama iz stava 1 ovog člana ne smije se vršiti nepravedna diskriminacija ili prikriveno ograničenje trgovine.”

Član 5

U članu 5 stav 1 tačka 2 riječi: "svrhe predviđene ovim zakonom" zamjenjuju se riječima: "ciljeva restriktivnih mjera predviđenih ovim zakonom".

Član 6

U članu 7 stav 2 briše se.

U stavu 3 riječi: "stava 2" zamjenjuju se riječima "stava 1".

U stavu 4 riječi: "stava 3" zamjenjuju se riječima "stava 2".

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 2 i 3.

Član 7

U članu 10 stav 4 briše se.

Član 8

Član 11 mijenja se i glasi:

„(1) Svako lice može da uvozi ili izvozi robu pod uslovima propisanim ovim zakonom.

(2) Propisi koji se primjenjuju na izvoz i uvoz, primjenjuju se i na privremeni izvoz i uvoz, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.“

Član 9

Član 14 briše se.

Član 10

U nazivu Glave II, potpoglavlju 1, čl. 16 i 46 ovog zakona riječi: „količinska ograničenja“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „kvantitativna ograničenja“ u odgovarajućem padežu.

Član 11

Član 15 mijenja se i glasi:

„(1) Vlada može privremeno da uvede kvantitativno ograničenje izvoza, radi sprječavanja kritične nestašice bitnih proizvoda u Crnoj Gori ili radi ublažavanja posljedica takve nestašice u Crnoj Gori.

(2) Vlada može privremeno da uvede kvantitativno ograničenje uvoza kao:

1) mjeru zaštite od prekomjernog uvoza u skladu sa odredbama čl. 44-50 ovog zakona;

2) mjeru zaštite platnog bilansa u skladu sa članom 50a ovog zakona.“

Član 12

U članu 17 stav 1, u drugoj rečenici poslije riječi „kvota“ tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: " koji se objavljuje na internet stranici nadležnog organa".

Član 13

Čl. 20 i 21 brišu se.

Član 14

U članu 23 stav 1 riječi: „od 15 dana“ zamjenjuju se sa riječima „od 30 dana“.
U stavu 2 riječi: „od 30 dana“ zamjenjuju se sa riječima: „od 60 dana“.

Član 15

U članu 24 stav 4 mijenja se i glasi:

„(4) Izuzetno od stava 3 ovog člana, u slučaju predmeta od umjetničkog, kulturnog i arheološkog značaja, dozvola se izdaje za svaki pojedinačni predmet, odnosno jedna dozvola za više predmeta ako čine jedinstvenu pošiljku.“

Član 16

U članu 27 stav 1 mijenja se i glasi:

“(1) Dozvola se izdaje na period do godinu dana. Broj isporuka tokom tog perioda nije ograničen.”

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

“(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, ako realizacija uvoza, izvoza i tranzita traje duže od godinu dana, nadležni organ može vremensko važenje dozvole odrediti do roka za okončanje posla predviđenog ugovorom, ali ne duže od tri godine. Broj isporuka tokom tog perioda nije ograničen.”

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

Član 17

Poslije člana 27a dodaje se novi član koji glasi:

„Izveštavanje o restriktivnim ograničenjima

Član 27b

(1) Organ uprave nadležan za poslove carina (u daljem tekstu: carinski organ), dužan je da do kraja prvog kvartala tekuće godine dostavi nadležnom organu podatke o izvozu i uvozu robe na osnovu restriktivnih ograničenja iz prethodne godine.

(2) Obrazac i sadržaj izvještaja iz stava 1 ovog člana propisuje nadležni organ.“

Član 18

Poslije člana 28 dodaje se novi član koji glasi:

“Izvoz i uvoz neobrađenih dijamanata

Član 28a

(1) Izvoz neobrađenih dijamanata iz Crne Gore prati certifikat koji izdaje nadležni organ i koji je ovjeren od carinskog organa.

(2) Uvoz neobrađenih dijamanata može da se vrši ako ga prati certifikat izdat od strane nadležnog organa države izvoznice.

(3) Uslovi za spoljnotrgovinski promet neobrađenih dijamanata, utvrđuju se propisom koji donosi Vlada."

Član 19

U članu 29 stav 1 poslije riječi: "zdravlje životinja" dodaje se zarez i riječ "biljaka", a poslije riječi "međunarodnih" dodaje se riječ "standarda" i zarez.

Član 20

U članu 31 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

"2) domaćeg lica stranom licu na teritoriji Crne Gore, odnosno stranog lica domaćem licu na teritoriji druge države."

Član 21

Član 32 mijenja se i glasi:

"Tretman najpovlašćenije nacije će se odobriti za usluge odnosno pružiocima usluga bilo koje strane države ili teritorije, u skladu sa međunarodnim ugovorima obavezujućim za Crnu Goru."

Član 22

Član 33 mijenja se i glasi:

"Nacionalni tretman će se odobriti za usluge i pružiocima usluga bilo koje strane države ili teritorije, u skladu sa međunarodnim ugovorima obavezujućim za Crnu Goru, ili u skladu sa propisima kojima se uređuje pružanje odnosne usluge."

Član 23

„U članu 34 stav 1 poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4) mjere za zaštitu ravnoteže platnog bilansa.”.

U stavu 2 riječi: „Svjetske trgovinske organizacije” zamjenjuju se riječju “STO”.

Član 24

U članu 35 tačka 3 mijenja se i glasi:

“(3) Normalna vrijednost je uporediva cijena za sličan proizvod kada se izvozi u odgovarajuću treću zemlju, pod uslovom da je ta cijena reprezentativna, kada se proizvod koji je predmet ispitivanja u skladu sa ovim zakonom, ne prodaje na tržištu države izvoznice u okviru slobodnog prometa, ili kada takva prodaja zbog veličine tržišta ili niskog obima prodaje ne obezbjeđuje objektivno upoređivanje, normalna vrijednost se utvrđuje upoređivanjem sa prodajom sličnog proizvoda namijenjenog tržištu reprezentativne treće države ili na osnovu vrijednosti robe utvrđene na osnovu troškova proizvodnje u zemlji porijekla uvećanih za realan iznos dobiti, administrativnih, opštih i troškova prodaje;”

Član 25

U članu 37 stav 3 mijenja se i glasi:

"(3) Proizvođači povezani sa uvoznicima ili izvoznicima subvencionisanih ili dampinških proizvoda, odnosno proizvođači koji sami uvoze te proizvode ne moraju se smatrati dijelom pojedine proizvodne grane, a ako su proizvođači povezani sa izvoznicima ili oni sami izvoze proizvode za koje se pretpostavlja da su sniženi, izraz "domaća industrija" se može smatrati kao da se odnosi na ostale proizvođače."

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

"(4) U smislu stava 3 ovog člana, proizvođači će se smatrati povezanim sa izvoznikom ili uvoznikom samo ako:

- jedan od njih direktno ili indirektno kontroliše drugog;
- su direktno ili indirektno kontrolisani od trećeg lica;
- zajedno direktno ili indirektno kontrolišu treće lice, pod uslovom da postoji osnov za sumnju da je efekat odnosa takav da izaziva zabrinutost kod proizvođača da se drugačije ponaša u odnosu na nepovezane proizvođače.

(5) U smislu stava 4 alineja 1 ovog člana smatra se da jedan proizvođač kontroliše drugog, ako pravno ili operativno može ograničavati ili upravljati drugim proizvođačem."

Dosadašnji st. 4, 5, 6 i 7 postaju st. 6, 7, 8 i 9.

Član 26

Član 38 mijenja se i glasi:

"Uz zahtjev za pokretanje postupka ispitivanja postojanja dampinškog ili subvencionisanog uvoza podnosilac zahtjeva prilaže sljedeće dokaze:

1) opis proizvoda, podatke o podnosiocu zahtjeva, obim i vrijednost domaće proizvodnje sličnog proizvoda od strane podnosioca zahtjeva, a ako se pisani zahtjev podnosi u ime domaće proizvodne grane, u zahtjevu se navodi proizvodnja u čije ime se zahtjev podnosi sa navođenjem svih poznatih domaćih proizvođača sličnih proizvoda (ili udruženja domaćih proizvođača sličnih proizvoda) kao i detaljni podaci o obimu i vrijednosti domaće proizvodnje sličnih proizvoda koji se odnose na te proizvođače;

2) detaljan opis navodnog dampinškog uvoza, ime države ili država porijekla ili izvoza, podatke o svakom poznatom izvozniku ili stranom proizvođaču kao i listu poznatih uvoznika proizvoda koji je u pitanju;

3) podatke o cijenama po kojima se prodaje predmetni proizvod kada je namijenjen za potrošnju na domaćem tržištu države ili država porijekla ili, gdje je primjenjivo, podatke o cijenama po kojima se proizvod prodaje iz države, odnosno države porijekla ili izvoza drugoj državi, odnosno državama ili izračunata vrijednosti proizvoda) i podatke o izvoznim cijenama ili ako je potrebno, o cijenama po kojima se proizvod prvi put prodaje nezavisnom kupcu na teritoriji Crne Gore;

4) podatke o promjeni obima navodnog dampinškog uvoza, uticaja tog uvoza na cijene sličnih proizvoda na domaćem tržištu i posljedice uticaja uvoza na domaću proizvodnju, na osnovu relevantnih pokazatelja domaće proizvodnje."

Član 27

U članu 41 stav 2 tačka 1 mijenja se i glasi:

"1) utvrdi postojanje dampinga, odnosno subvencije i štete za pojedinu proizvodnu granu, kao i uzročno posljedičnu vezu između takvog uvoza i eventualnih šteta;"

Član 28

U članu 43 stav 1 riječi: "četiri godine" zamjenjuju se riječima: "pet godina".

U stavu 3 riječ "dampinške" zamjenjuje se riječju "antidampinške".

Član 29

U članu 45 poslije stava 2, dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Izvještaj o nalazima i obrazloženim zaključcima sprovedenog ispitivanja, nadležni organ će objaviti u Službenom listu Crne Gore. "

Član 30

U članu 47 poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koja glase:

"(5) Na proizvod porijeklom iz države u razvoju, koja je članica STO-a, ne može se primijeniti zaštitna mjera sve dok udio te države u uvozu tog proizvoda u Crnoj Gori ne prelazi 3%, pod uslovom da na države u razvoju članice STO-a sa manje od 3% udjela u uvozu, ukupno ne otpada više od 9% ukupnog uvoza tog proizvoda.

(6) Vlada može da produži period primjene zaštitne mjere za period do dvije godine od maksimalno propisanog perioda iz člana 47 stav 4 Zakona o spoljnoj trgovini."

Član 31

U članu 48 stav 1 mijenja se i glasi:

"(1) Ukoliko je trajanje zaštitne mjere propisano duže od godinu dana, zaštitna mjera se postepeno ublažava u jednakim intervalima u toku perioda primjene, uključujući i period produžetka primjene zaštitne mjere".

Član 32

Poslije člana 50 dodaju se novo potpoglavlje i član koji glase:

3. MJERE ZA ZAŠTITU RAVNOTEŽE PLATNOG BILANSA

Privremene mjere

Član 50a

U slučaju poremećaja platnog bilansa ili neposredne opasnosti da do tog poremećaja dođe, Vlada može uvesti privremene mjere koje se odnose na uvoz radi zaštite ravnoteže platnog bilansa, na predlog nadležnog organa, a na osnovu podataka i mišljenja dobijenih od Centralne banke Crne Gore.

Član 33

U članu 51 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) U vršenju nadzora iz stava 1 ovog člana, ovlašćeni službenici imaju ovlašćenja i obaveze utvrđene Zakonom o inspekcijskom nadzoru.“

Član 34

Poslije člana 51 dodaje se novi dio i član koji glase:

“DIO PET A

KAZNENE ODREDBE

Član 51a

(1) Novčanom kaznom od 1.000 eura do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne koristi dodijeljenu kvotu u skladu sa uslovima koji su navedeni u odluci o dodjeli kvote (član 17 stav 3);

2) dodijeljenu kvotu prenese na drugo lice ili dozvoli korišćenje takve kvote drugom licu (član 18);

3) izvozi neobrađene dijamante bez sertifikata nadležnog organa (član 28 a stav 1);

4) uvozi neobrađene dijamante bez sertifikata koji izdaje nadležni organ države izvoznice (član 28 a stav 2);

5) u zahtjevu za pokretanje postupka ispitivanja postojanja dampinškog i subvencioniranog uvoza navede netačne podatke (član 38).

(2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 100 eura do 2.000 eura odgovorno lice u pravnom licu, domaća i strana fizička lica.

(3) Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik, novčanom kaznom od 500 eura do 6.000 eura.”

Član 35

Poslije člana 55 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 55a

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona."

Član 36


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 30-1/14-3/15

EPA 540 XXV

Podgorica, 16. decembar 2014. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA

The image shows the official seal of the Assembly of Montenegro (Skupština Crne Gore) on the left, which is circular and contains the text "С Р Н А С К У П Ш Т И Н А Ц Р Н Е Г О Р Е" and "ПОДГОРИЦА". To the right of the seal is the handwritten signature of Ranko Krivokapić, and the word "PREDSJEDNIK" is printed above the signature.

PREDSJEDNIK
Ranko Krivokapić